

## Lethathamo la Dipotso tsa Kgotsotso ya Kalafo ya Lefu la Tswekere (phetoho): DTSQc

Dibekeng/dikgweding tse mmalwa tse fetileng o ntse o nkile karolo dipatlisisong tsa kalafo ya lefu la tswekere. Qalong ya dipatlisiso mohlomong o bile le phetoho ya kalafo. Kajeno re lakatsa ho tseba na boiphihlelo ba hao ba kalafo ya hao ya ha jwale (ho kenyeletswa meriana le phepo) e fapane jwang le tsebo ya hao ya kalafo ya pele thuto e qala. Ka kopo araba potso ka nngwe ka ho etsa sedikadikwe ho nomoro sekaleng ka seng se hlalosing sekghahla sa phetoho eo o bileng le yona. Haeba ha o wa ba le phetoho, ka kopo etsa sedikadikwe ho '0'.

1. O kgotsotsetse ha kae ke kalafo ya hao ya ha jwale?  

ke kgotsotsetse haholo ho feta ha jwale	3	2	1	0	-1	-2	-3	ke kgotsotsetse hanyane haholo ho feta pele ha jwale
---	---	---	---	---	----	----	----	--
  
2. Ke kgafetsa hakae o utlwileng eka ditswekere tse mading a hao di phahame haholo ka tsela e sa amoheleheng morao tje?  

nako e ngata haholo ho feta hona jwale	3	2	1	0	-1	-2	-3	nako e nyane haholo ho feta hona jwale
--	---	---	---	---	----	----	----	--
  
3. Ke kgafetsa hakae o utlwileng eka ditswekere tse mading a hao di tlase haholo ka tsela e sa amoheleheng morao tje?  

nako e ngata haholo ho feta hona jwale	3	2	1	0	-1	-2	-3	nako e nyane haholo ho feta hona jwale
--	---	---	---	---	----	----	----	--
  
4. O fumane ho le bonolo/ho le hantle ha kae ho sebedisa kalafo ya hao morao tje?  

ho bonolo ho feta ho e sebedisa ha jwale/ho hantle ho feta ho e sebedisa ha jwale	3	2	1	0	-1	-2	-3	ha jwale ha ho sa le bonolo haholo ho e sebedisa/ha jwale ha ho sa le hantle haholo ho e sebedisa
---	---	---	---	---	----	----	----	---

**This copy is for information only - for use, please contact Professor Bradley**